

ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Prvo izdanje

BIBLIOTEKA PROPISA CRNE GORE

EDICIJA

DŽEPNO IZDANJE

UREDNIK

SRĐAN MARJANOVIĆ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SRETEN ŠĆEPANOVIĆ

IZDAVAČ

PRAVNI EKSPERT DOO, PODGORICA

ŠTAMPA

ŠTAMPARIJA OBOD AD - CETINJE

TIRAŽ

300

CIP - Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISBN 978-9940-744-41-0
COBISS.CG-ID 15165956

ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Prvo izdanje

SADRŽAJ

I. OSNOVNE ODREDBE

• Predmet :: Član 1.....	35
• Kreditna institucija :: Član 2.....	35
• Korišćenje riječi “kreditna institucija” i “banka” :: Član 3.....	36
• Bankarske usluge :: Član 4.....	37
• Osnovne i dodatne finansijske usluge :: Član 5.....	38
• Uzajamno priznate usluge :: Član 6.....	41
• Oglašavanje :: Član 7.....	41
• Neposredno pružanje usluga :: Član 8.....	41
• Matično i zavisno društvo i kontrola :: Član 9.....	42
• Grupa povezanih lica :: Član 10.....	44
• Društva povezana zajedničkim upravljanjem :: Član 11.....	46
• Zajedničko djelovanje :: Član 12.....	46
• Primjena zakona o upravnom postupku :: Član 13.....	48
• Primjena zakona o privrednim društvima :: Član 14.....	49
• Upotreba rodno osjetljivog jezika :: Član 15.....	49
• Značenje izraza :: Član 16.....	49

II. OSNIVANJE KREDITNE INSTITUCIJE

1. Inicijalni kapital i akcije kreditne institucije	62
• Osnivači kreditne institucije :: Član 17	62
• Inicijalni kapital :: Član 18	62
• Akcije kreditne institucije :: Član 19	63
• Krediti i jemstva za sticanje akcija odnosno udjela i drugih instrumenata regulatornog kapitala :: Član 20	63
• Povlašćene akcije kreditne institucije :: Član 21	64
• Ograničenja uzajamnog učešća :: Član 22	64
2. Akcionari kreditne institucije	65
• Sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 23	65
• Posebni slučajevi sticanja ili povećanja kvalifikovanog učešća :: Član 24	67
• Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 25	69
• Provjera podataka :: Član 26	69
• Postupak odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 27	70
• Dodatni zahtjevi u toku postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 28	72
• Saradnja sa drugim nadležnim organima u Crnoj Gori :: Član 29	73

• Saradnja sa nadležnim organima van Crne Gore :: Član 30.....	74
• Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 31.....	75
• Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 32.....	78
• Pravne posljedice sticanja kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke :: Član 33.....	78
• Pravne posljedice donošenja rješenja o prodaji akcija :: Član 34.....	80
• Lice ovlašćeno za glasanje :: Član 35.....	81
• Oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 36.....	82
• Privremena zabrana ostvarivanja prava glasa lica sa kvalifikovanim učešćem :: Član 37.....	83
• Promjene u nivou kvalifikovanog učešća :: Član 38.....	84
• Prestanak važenja odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća :: Član 39.....	85
3. Upravljanje kreditnom institucijom.....	86
• Organi kreditne institucije :: Član 40.....	86
• Skupština akcionara :: Član 41.....	86
• Organi upravljanja :: Član 42.....	87
• Članovi nadzornog odbora :: Član 43.....	89
• Prethodno odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora :: Član 44.....	91

• Oduzimanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora :: Član 45.....	93
• Nadležnosti i odgovornosti nadzornog odbora :: Član 46.....	94
• Radna tijela nadzornog odbora :: Član 47.....	96
• Odbor za imenovanja :: Član 48.....	97
• Odbor za rizike :: Član 49.....	99
• Odbor za primanja :: Član 50.....	101
• Upravni odbor kreditne institucije :: Član 51.....	101
• Uslovi za članstvo u upravnom odboru kreditne institucije :: Član 52.....	103
• Odobrenje za obavljanje funkcije člana upravnog odbora kreditne institucije :: Član 53.....	104
• Odobrenje za obavljanje funkcije predsjednika upravnog odbora kreditne institucije :: Član 54.....	106
• Dužnosti i odgovornosti upravnog odbora :: Član 55.....	107
• Obavješćavanje nadzornog odbora :: Član 56.....	109
• Opomena članu upravnog odbora :: Član 57.....	110
• Oduzimanje odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana upravnog odbora :: Član 58.....	111
• Nosioi ključnih funkcija u kreditnoj instituciji :: Član 59.....	113
• Uslovi za članstvo u organima upravljanja finasijskog holdinga i mješovitog finasijskog holdinga u Crnoj Gori :: Član 60.....	114
• Revizorski odbor :: Član 61.....	115

III. PRUŽANJE BANKARSKIH I FINANSIJSKIH USLUGA

1. Pružanje bankarskih usluga.....	116
• Pružaoci bankarskih usluga :: Član 62.....	116
• Zabrana obavljanja bankarskih poslova :: Član 63.....	116
• Zabrana obavljanja drugih poslova i usluga :: Član 64.....	118
• Registar Centralne banke :: Član 65.....	118
2. Izdavanje dozvole za rad kreditne institucije i odobrenja.....	118
• Zahtjev za izdavanje dozvole za rad kreditne institucije :: Član 66.....	118
• Sastanak prije podnošenja zahtjeva :: Član 67.....	120
• Odlučivanje o zahtjevu :: Član 68.....	121
• Usvajanje zahtjeva :: Član 69.....	121
• Poslovi kojima se može baviti kreditna institucija :: Član 70.....	124
• Registracija :: Član 71.....	125
• Odobrenja :: Član 72.....	125
3. Oduzimanje dozvole za rad kreditne institucije.....	125
• Razlozi za oduzimanje dozvole za rad :: Član 73.....	125
4. Pružanje uzajamno priznatih usluga u drugim državama.....	131
• Pružanje usluga u drugoj državi članici :: Član 74.....	131

• Pružanje usluga u drugoj državi članici posredstvom filijale :: Član 75.....	133
• Pružanje usluga finansijske institucije iz Crne Gore u drugoj državi članici :: Član 76.....	135
• Početak pružanja usluga posredstvom filijale :: Član 77.....	138
• Obavješćavanje o promjenama podataka o poslovanju filijale :: Član 78.....	139
• Oduzimanje odobrenja za osnivanje filijale u drugoj državi članici :: Član 79.....	139
• Neposredno pružanje usluga u drugoj državi članici :: Član 80.....	140
• Pružanje bankarskih i finansijskih usluga u trećoj zemlji :: Član 81.....	142
• Oduzimanje odobrenja za osnivanje filijale u trećoj zemlji :: Član 82.....	144
• Osnivanje predstavništva izvan Crne Gore :: Član 83.....	145

5. Pružanje uzajamno priznatih usluga stranih kreditnih institucija na teritoriji Crne Gore.....	145
• Pružanje usluga od strane kreditne institucije iz druge države članice :: Član 84.....	145
• Pružanje uzajamno priznatih finansijskih usluga od strane finansijske institucije iz druge države članice :: Član 85.....	146
• Pružanje usluga posredstvom filijale u Crnoj Gori :: Član 86.....	147

• Neposredno pružanje usluga u Crnoj Gori :: Član 87.....	149
• Shodna primjena zakona :: Član 88.....	149
• Odobrenje za rad filijale kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 89.....	150
• Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad filijale iz treće zemlje :: Član 90.....	151
• Odluka o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje filijale kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 91.....	154
• Registracija filijale kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 92.....	156
• Prestanak filijale kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 93.....	156
• Primjena drugih odredbi ovog zakona na filijalu kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 94.....	158
• Zaštita depozita filijale kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 95.....	159
• Predstavništvo kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 96.....	160
6. Zavisna lica i statusne promjene.....	162
• Osnivanje organizacionih djelova i zavisnih pravnih lica :: Član 97.....	162
• Statusne promjene :: Član 98.....	162
• Spajanje kreditnih institucija osnivanjem nove kreditne institucije :: Član 99.....	162
• Pripajanje kreditne institucije :: Član 100.....	164

- Podjela kreditne institucije :: Član 101.....165
- Odvajanje uz osnivanje jedne ili više kreditnih institucija :: Član 102.....167

IV. POSLOVANJE KREDITNE INSTITUCIJE

1. Opšte odredbe.....169
 - Načelo likvidnosti i načelo solventnosti
:: Član 103.....169
 - Sistem upravljanja :: Član 104.....169
2. Upravljanje rizicima.....171
 - Obaveza upravljanja rizicima :: Član 105.....171
 - Kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane ::
Član 106.....173
 - Rezidualni rizik :: Član 107.....174
 - Rizik koncentracije :: Član 108.....175
 - Kamatni rizik iz pozicija kojima se ne trguje
:: Član 109.....176
 - Rizici u vezi sa sekjuritizacijom :: Član 110.....176
 - Tržišni rizici :: Član 111.....179
 - Upravljanje operativnim rizikom :: Član 112.....181
 - Upravljanje rizikom likvidnosti :: Član 113.....182
 - Zahjevi za likvidnom pokrivenošću i
stabilnim izvorima finansiranja :: Član 114.....186
 - Upravljanje rizikom prekomjernog
finansijskog leveridža :: Član 115.....188
 - Rizici povezani sa eksternalizacijom
:: Član 116.....190

• Propis o upravljanju rizicima :: Član 117.....	191
• Klasifikacija aktive i obračunavanje rezervacija :: Član 118.....	191
3. Sistem internih kontrola.....	192
• Uspostavljanje sistema internih kontrola :: Član 119.....	192
• Kontrolne funkcije :: Član 120.....	193
• Organizaciona struktura kontrolnih funkcija :: Član 121.....	194
• Lica koja obavljaju poslove kontrolnih funkcija :: Član 122.....	195
• Obavješćavanje organa upravljanja kreditne institucije i Centralne banke o kršenjima propisa :: Član 123.....	196
4. Politike primanja.....	197
• Sadržaj politika primanja :: Član 124.....	197
5. Plan oporavka kreditne institucije.....	200
• Obaveza pripreme plana oporavka :: Član 125.....	200
• Ažuriranje plana oporavka :: Član 126.....	204
• Procjena plana oporavka :: Član 127.....	206
• Otklanjanje nedostataka u planu oporavka :: Član 128.....	208
• Procjena planova oporavka za grupu kreditnih institucija sa članovima grupe iz Crne Gore i trećih zemalja :: Član 129.....	210

- Procjena planova oporavka za grupu sa članovima iz država članica za koju je Centralna banka nadležni organ za konsolidaciju :: Član 130.....211
- Postupak u slučaju postojanja nedostataka u planu oporavka :: Član 131.....214
- Procjena planova oporavka za grupu kada Centralna banka nije nadležni organ za konsolidaciju :: Član 132.....216
- Postupak u slučaju postojanja nedostataka u planu oporavka :: Član 133.....218

V. ZAHTJEVI ZA KAPITALOM

1. Regulatorni i interni kapital.....220
 - Regulatorni kapital :: Član 134.....220
 - Odobrenja u vezi sa ispunjavanjem kapitalnih zahtjeva :: Član 135.....222
 - Interni kapital :: Član 136.....224
 - Interni pristup za izračunavanje kapitalnih zahtjeva :: Član 137.....224
2. Baferi kapitala.....226
 - Održavanje bafera za očuvanje kapitala :: Član 138.....226
 - Održavanje kontracikličnog bafera kapitala :: Član 139.....227
 - Stopa kontracikličnog bafera :: Član 140.....227

• Određivanje stope kontracikličnog bafera za Crnu Goru :: Član 141.....	228
• Visina stope kontracikličnog bafera :: Član 142.....	229
• Primjena stope kontracikličnog bafera :: Član 143.....	230
• Objavljivanje stope kontracikličnog bafera za Crnu Goru :: Član 144.....	231
• Priznavanje stope kontracikličnog bafera veće od 2,5% :: Član 145.....	232
• Odlučivanje o stopi kontracikličnog bafera za treće zemlje :: Član 146.....	233
• Izračunavanje stopa specifičnog kontracikličnog bafera :: Član 147.....	236
• Primjena stope kontracikličnog bafera koja je veća od 2,5% :: Član 148.....	237
• Početak primjene stope kontracikličnog bafera prilikom izračunavanja specifične stope kontracikličnog bafera :: Član 149.....	238
• Bafer za strukturni sistemski rizik :: Član 150.....	239
• Način određivanja stope bafera za strukturni sistemski rizik :: Član 151.....	240
• Zahtjev za održavanje bafera za strukturni sistemski rizik :: Član 152.....	241
• Obavješćavanje o baferu za strukturni sistemski rizik :: Član 153.....	242
• Postupanje u slučaju neslaganja država članica sa predloženim baferom za strukturni sistemski rizik :: Član 154.....	244

• Obavješćavanje organa trećih zemalja o baferu za strukturni sistemski rizik :: Član 155.....	246
• Objavljivanje bafera za strukturni sistemski rizik :: Član 156.....	247
• Priznavanje stope bafera za strukturni sistemski rizik :: Član 157.....	248
• Globalne sistemski važne kreditne institucije :: Član 158.....	249
• Metodologija za utvrđivanje GSV kreditnih institucija :: Član 159.....	250
• Održavanje bafera za GSV kreditne institucije :: Član 160.....	251
• Ostale sistemski važne kreditne institucije :: Član 161.....	253
• Obavješćavanje o OSV kreditnih institucijama :: Član 162.....	254
• Zahtjev za održavanje bafera za OSV kreditne institucije :: Član 163.....	255
• Obavješćavanje o baferu za OSV kreditne institucije :: Član 164.....	257
• Međuodnos bafera za strukturni sistemski rizik, GSV i OSV kreditne institucije i kombinovani bafer :: Član 165.....	258
• Raspodjela u vezi sa redovnim osnovnim kapitalom :: Član 166.....	261
• Ograničenja raspodjele :: Član 167.....	262
• Plaćanja koja podliježu ograničenjima raspodjela :: Član 168.....	263

• Raspodjele u slučaju neispunjavanja zahtjeva za kombinovani bafer :: Član 169.....	263
• Plan za očuvanje kapitala :: Član 170.....	264
• Mjere za očuvanje kapitala ako zahtjev za kombinovani bafer nije ispunjen na konsolidovanoj osnovi :: Član 171.....	266

VI. OGRANIČENJA I ZABRANE

• Ograničenja izloženosti :: Član 172.....	269
• Poslovanje sa licima povezanim sa kreditnom institucijom :: Član 173.....	270
• Odobrenje Centralne banke za pojedina ulaganja :: Član 174.....	272
• Ograničenje ulaganja u lica koja se bave nefinansijskom poslovnom aktivnošću :: Član 175.....	274
• Ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva :: Član 176.....	276
• Kupovina elemenata regulatornog kapitala kreditne institucije :: Član 177.....	276
• Sticanje elemenata regulatornog kapitala kreditne institucije :: Član 178.....	276
• Zabrana uzimanja u zalogu sopstvenih akcija :: Član 179.....	277
• Zabrana isplate dobiti :: Član 180.....	277
• Isplata varijabilnih primanja :: Član 181.....	278

VII. SPORAZUMI O FINANSIJSKOJ PODRŠCI U OKVIRU GRUPE

1. Sporazumi članova grupe iz Evropske unije	279
• Učesnici u sporazumu o finansijskoj podršci u okviru grupe :: Član 182	279
• Predmet uređivanja sporazuma o finansijskoj podršci u okviru grupe :: Član 183	281
• Provjera predloženog sporazuma kada je Centralna banka nadležni organ za konsolidaciju :: Član 184	283
• Samostalno odlučivanje Centralne banke o ispunjenosti uslova za zaključivanje sporazuma :: Član 185	285
• Provjera predloženog sporazuma kada Centralna banka nije nadležni organ za konsolidaciju :: Član 186	286
• Saglasnost skupštine akionara za zaključivanje sporazuma o podršci :: Član 187	287
• Dostavljanje sporazuma o podršci :: Član 188	289
• Uslovi za pružanje podrške :: Član 189	290
• Odluka o pružanju i primanju podrške :: Član 190	292
• Odobrenje Centralne banke za pružanje podrške :: Član 191	292
• Postupak u slučaju odbijanja ili djelimičnog usvajanja zahtjeva za pružanje podrške :: Član 192	294

- Obavješćavanje o donošenju odluke o pružanju finansijske podrške i objavljivanje informacija :: Član 193.....296
- Primjena odredaba ovog zakona na sporazum o finansijskoj podršci i na izmjene sporazuma :: Član 194.....297

2. Sporazumi o finansijskoj podršci grupe iz

- | | |
|--|--|
| trećih zemalja..... | 297 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Učesnici u sporazumu o finansijskoj podršci
:: Član 195..... • Predmet uređivanja sporazuma o finansijskoj
podršci u okviru grupe :: Član 196..... • Provjera predloženog sporazuma :: Član 197..... • Saglasnost skupštine akionara za
zaključivanje sporazuma o podršci :: Član 198..... • Dostavljanje sporazuma o podršci :: Član 199..... • Uslovi za pružanje podrške :: Član 200..... • Odluka o pružanju i primanju podrške
:: Član 201..... • Odobrenje Centralne banke za pružanje
podrške :: Član 202..... | 297
297
302
302
304
304
306
306 |

VIII. BANKARSKA TAJNA

- | | |
|--|-----|
| • Pojam bankarske tajne :: Član 203..... | 309 |
| • Obaveza čuvanja bankarske tajne :: Član 204..... | 309 |
| • Korišćenje i zaštita povjerljivih podataka
:: Član 205..... | 314 |

IX. ZAŠTITA POTROŠAČA I DRUGIH KLIJENATA

- Objavljivanje opštih uslova poslovanja :: Član 206 315
- Obaveza informisanja potrošača :: Član 207 316
- Promjenljiva kamatna stopa :: Član 208 317
- Ključne informacije o uslugama :: Član 209 318
- Informisanje drugih učesnika u kreditnom odnosu :: Član 210 319
- Obračun i iskazivanje efektivne kamatne stope :: Član 211 319
- Ugovaranje promjenljivih kamatnih stopa :: Član 212 320
- Uslovljavanje klijenata :: Član 213 320
- Zaštita klijenata pri prodaji dugovanja klijenata :: Član 214 321
- Zaštita klijenata pri smanjenju kapitala :: Član 215 322
- Odlaganje sprovođenja isplate depozita :: Član 216 322
- Tretman smanjenja stavki redovnog osnovnog kapitala :: Član 217 323
- Postupak kreditne institucije po prigovoru klijenta :: Član 218 323
- Vansudsko rješavanje sporova :: Član 219 324

X. RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I IZVJEŠTAVANJE

- 1. Računovodstvo 326
 - Vođenje poslovnih knjiga :: Član 220 326
 - Kontni okvir :: Član 221 327

2. Spoljna revizija	327
• Obaveza vršenja spoljne revizije :: Član 222	327
• Izbor društva za reviziju :: Član 223	328
• Razlozi za odbijanje izdavanja odobrenja :: Član 224	329
• Smetnje za vršenje revizije :: Član 225	330
• Obavješćavanje u slučaju raskida ugovora o reviziji :: Član 226	332
• Revizija u slučaju restrukturiranja kreditne institucije :: Član 227	332
• Saradnja revizora sa Centralnom bankom :: Član 228	333
• Revizorski izvještaj :: Član 229	334
• Neprihvatanje godišnjih finansijskih izvještaja :: Član 230	335
• Revizija za potrebe Centralne banke :: Član 231	336
• Dostavljanje izvještaja o reviziji :: Član 232	338
 3. Izvješćavanje i javno objavljivanje podataka	 338
• Izvješćavanje Centralne banke :: Član 233	338
• Izvješćavanje na zahtjev Centralne banke :: Član 234	339
• Obavješćavanje Centralne banke :: Član 235	339
• Dostavljanje podataka o prekograničnim aktivnostima :: Član 236	341
• Javno objavljivanje podataka o kreditnoj instituciji :: Član 237	342
• Objavljivanje informacija o upravljanju :: Član 238	343

- Objavljivanje informacija o organizaciji i pokazateljima poslovanja :: Član 239.....343

XI. SUPERVIZIJA KREDITNIH INSTITUCIJA

1. Osnovne odredbe	345
• Supervizija kreditnih institucija :: Član 240.....	345
• Pravna zaštita :: Član 241.....	346
• Subjekti supervizije :: Član 242.....	347
• Komunikacija sa kreditnim institucijama :: Član 243.....	348
• Pribavljanje informacija od drugih lica :: Član 244.....	349
 2. Supervizija kreditnih institucija	350
• Obuhvat supervizije :: Član 245.....	350
• Tehnički kriterijumi za superviziju :: Član 246.....	352
• Redovna provjera odobrenja za korišćenje internih pristupa :: Član 247.....	355
• Ocjena internih pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za izloženosti ili pozicije koje su uključene u referentne portfolie :: Član 248.....	357
• Plan kontrole :: Član 249.....	359
• Lica ovlaštena za kontrolu :: Član 250.....	361
• Obavješćavanje kreditne institucije o neposrednoj kontroli :: Član 251.....	362
• Obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenih kontrolora :: Član 252.....	363

- Izvještaj o kontroli :: Član 253.....364
- Postupak po primjedbama na izvještaj
:: Član 254.....364

3. Supervizija kreditnih institucija koje pružaju

- usluge u drugim državama članicama.....365**
 - Saradnja u superviziji :: Član 255.....365
 - Neposredna kontrola poslovanja filijale u
državi članici domaćinu :: Član 256.....368
 - Mjere prema filijali u državi članici
domaćinu vezano za pružanje usluga na
teritoriji te države članice :: Član 257.....369
 - Obavješćavanje nadležnih organa države
članice domaćina :: Član 258.....370
 - Supervizija kreditne institucije koja
neposredno pruža usluge u drugoj državi
članici i finansijske institucije koja pruža
usluge u drugoj državi članici :: Član 259.....370

4. Supervizija kreditnih institucija iz drugih država

- članica koje pružaju usluge u Crnoj Gori.....371**
 - Ovlašćenje za vršenje supervizije :: Član 260.....371
 - Ovlašćenja za prikupljanje informacija i
vršenje neposredne kontrole filijale
:: Član 261.....371
 - Saradnja u superviziji kreditnih institucija
sa sjedištem u drugoj državi članici koje
pružaju usluge na teritoriji Crne Gore
:: Član 262.....373

• Supervizorske mjere nadležnog organa matične države članice u vezi s uslugama koje se pružaju u Crnoj Gori :: Član 263.....	375
• Preventivne mjere :: Član 264.....	376
• Radnje za sprečavanje ili kažnjavanje kršenja i za zaštitu opšteg dobra :: Član 265.....	377
• Mjere nakon oduzimanja odobrenja za rad matične kreditne institucije :: Član 266.....	378
• Supervizija kreditne institucije iz druge države članice koja neposredno pruža usluge u Crnoj Gori i finansijske institucije koja pruža usluge u Crnoj Gori :: Član 267.....	378
5. Supervizija filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja u Crnoj Gori.....	379
• Način i obim supervizije filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja :: Član 268.....	379
6. Naknada za superviziju.....	379
• Vrste naknada :: Član 269.....	379
• Iznos naknada :: Član 270.....	380

XII. SUPERVIZORSKE MJERE

1. Opšte odredbe.....	381
• Izricanje mjera prema kreditnoj instituciji :: Član 271.....	381
• Cilj i način utvrđivanja mjera :: Član 272.....	382

• Pisano upozorenje :: Član 273.....	382
• Sporazum o otklanjanju nepravilnosti :: Član 274.....	383
• Posljedice neispunjavanja obaveza iz pisanog upozorenja ili sporazuma o otklanjanju nepravilnosti :: Član 275.....	384
• Rješenje o izricanju mjera :: Član 276.....	384
• Rješenje tokom neposredne kontrole :: Član 277.....	386
• Postupak nakon izricanja mjera :: Član 278.....	387
• Vrste mjera :: Član 279.....	388
• Posebni zahtjevi za likvidnost :: Član 280.....	393
• Kapital iznad minimalno propisanog :: Član 281.....	393
2. Imenovanje ovlašćenog lica.....	395
• Uslovi za imenovanje ovlašćenog lica :: Član 282.....	395
• Prava i obaveze ovlašćenog lica :: Član 283.....	396
• Izvještaj ovlašćenog lica o finansijskom stanju kreditne institucije :: Član 284.....	397
• Obaveza ovlašćenog lica u vezi sa dodatnim izvještavanjem :: Član 285.....	398
• Postupanje Centralne banke na osnovu izvještaja ovlašćenog lica :: Član 286.....	398
• Prestanak angažovanja ovlašćenog lica :: Član 287.....	399

XIII. POSTUPAK I MJERE RANE INTERVENCIJE

1. Rana intervencija	400
• Uslovi za ranu intervenciju :: Član 288	400
• Mjere rane intervencije :: Član 289	401
• Sazivanje skupštine akcionara :: Član 290	403
2. Razrješenje organa upravljanja i višeg rukovodstva	404
• Uslovi za razrješenje :: Član 291	404
3. Imenovanje administratora	405
• Uslovi za imenovanje administratora :: Član 292	405
• Ovlašćenja i obaveze administratora i pomoćnika :: Član 293	407
• Prestanak ovlašćenja administratora i pomoćnika :: Član 294	408
4. Uvođenje privremene uprave u kreditnoj instituciji	409
• Uslovi za uvođenje privremene uprave :: Član 295	409
• Članovi i asistenti privremene uprave :: Član 296	411
• Objavljivanje odluke o uvođenju privremene uprave :: Član 297	413
• Pravne posljedice odluke o uvođenju privremene uprave :: Član 298	413

- Dužnost saradnje sa privremenom upravom
:: Član 299.....414
- Poslovi privremene uprave :: Član 300.....414
- Dužnosti privremene uprave :: Član 301.....415

5. Nalaganje mjera u fazi rane intervencije za

- grupu kreditnih institucija**.....416
- Nalaganje mjera kada je Centralna banka
nadležni organ za konsolidaciju :: Član 302.....416
 - Postupak u slučaju različitih mišljenja
nadležnih organa o mjerama :: Član 303.....420
 - Nalaganje mjera u fazi rane intervencije
kada Centralna banka nije nadležni organ za
konsolidaciju :: Član 304.....422
 - Postupak u slučaju različitih mišljenja
nadležnih organa o mjerama :: Član 305.....423
 - Uvođenje privremenog rukovodstva u filijali
kreditne institucije iz treće zemlje :: Član 306.....425
 - Pravne posljedice rješenja o privremenom
rukovodstvu :: Član 307.....427
 - Primjena odredbi ovog zakona na
privremeno rukovodstvo :: Član 308.....427

XIV. SUPERVIZIJA NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI

1. Obim zahtjeva na pojedinačnoj i

- konsolidovanoj osnovi**.....428
- Zahtjevi na pojedinačnoj osnovi
:: Član 309.....428

- Zahtjevi na konsolidovanoj i
potkonsolidovanoj osnovi :: Član 310.....432

2. Sprovođenje supervizije na konsolidovanoj

osnovi.....437

- Nadležnost Centralne banke za superviziju
na konsolidovanoj osnovi :: Član 311.....437
- Subjekti supervizije :: Član 312.....437
- Isključivanje iz konsolidacije :: Član 313.....440
- Konsolidacija u drugim slučajevima
:: Član 314.....441
- Obveznik izrade konsolidovanih izvještaja
:: Član 315.....442
- Preuzimanje i prenos nadležnosti za
superviziju na konsolidovanoj osnovi
:: Član 316.....442
- Uključivanje holdinga u superviziju na
konsolidovanoj osnovi :: Član 317.....443
- Dodatni poslovi supervizije na
konsolidovanoj osnovi :: Član 318.....445
- Metode konsolidacije :: Član 319.....447
- Kolegijum supervizora :: Član 320.....447
- Rad kolegijuma supervizora :: Član 321.....449
- Zajedničke odluke o specifičnim zahtjevima
kada je Centralna banka nadležna za
superviziju na konsolidovanoj osnovi
:: Član 322.....451
- Postupak u slučaju različitih mišljenja
članova kolegijuma supervizora u vezi sa

donošenjem zajedničke odluke iz člana 322 ovog zakona :: Član 323.....	453
• Zajedničke odluke u slučaju kada Centralna banka nije nadležna za superviziju na konsolidovanoj osnovi :: Član 324.....	455
• Obavješćavanje u slučaju vanredne situacije :: Član 325.....	459
• Sporazumi o usklađivanju i saradnji :: Član 326.....	460
• Razmjena informacija sa nadležnim organima država članica :: Član 327.....	461
• Saradnja sa nadležnim organima država članica koji su uključeni u kontrolu na konsolidovanoj osnovi :: Član 328.....	464
• Obaveze mješovitog holdinga i njegovih zavisnih društava u vezi sa supervizijom na konsolidovanoj osnovi :: Član 329.....	465
• Kontrola transakcija u okviru grupe :: Član 330.....	466
• Razmjena informacija za potrebe supervizije na konsolidovanoj osnovi :: Član 331.....	467
• Saradnja nadzornih organa u slučaju kada je jedno od zavisnih društava društvo za osiguranje ili društvo ovlašćeno za pružanje investicionih usluga :: Član 332.....	468
• Ovlašćenja u vršenju neposredne kontrole :: Član 333.....	469
• Nalaganje supervizorskih mjera finansijskom holdingu, mješovitom finansijskom holdingu i mješovitom holdingu :: Član 334.....	470

- Primjena propisa na mješoviti finansijski holding :: Član 335.....471
- Saradnja sa nadležnim organima trećih država u vezi sa vršenjem supervizije na konsolidovanoj osnovi :: Član 336.....472
- Procjena ekvivalentnosti supervizije na konsolidovanoj osnovi trećih zemalja :: Član 337.....473
- Isključivanje nadležnosti za superviziju na pojedinačnoj osnovi :: Član 338.....475

XV. SARADNJA SA NADLEŽNIM ORGANIMA I RAZMJENA INFORMACIJA

- Saradnja između organa iz Crne Gore :: Član 339.....476
- Saradnja u okviru Evropskog sistema finansijskih supervizora :: Član 340.....476
- Odlučivanje o statusu značajne filijale kada Centralna banka nije nadležni organ za konsolidaciju :: Član 341.....478
- Odlučivanje o statusu značajne filijale kada je Centralna banka nadležna za konsolidaciju :: Član 342.....480
- Osnivanje kolegijuma supervizora za značajne filijale :: Član 343.....482
- Obaveza čuvanja povjerljivih informacija :: Član 344.....483

• Korišćenje povjerljivih informacija :: Član 345.....	485
• Razmjena informacija sa subjektima iz Crne Gore :: Član 346.....	486
• Razmjena informacija sa subjektima iz drugih država članica :: Član 347.....	487
• Razmjena informacija sa organima za nadzor :: Član 348.....	488
• Razmjena informacija koje se odnose na monetarnu politiku, zaštitu depozita, sistemske rizik i nadzor nad platnim prometom :: Član 349.....	490
• Saradnja sa nadležnim organima i drugim organima trećih zemalja :: Član 350.....	492
• Obrada ličnih podataka :: Član 351.....	493
• Obavješćavanje organa Evropske unije :: Član 352.....	493
• Javno objavljivanje podataka o regulativi i statističkih podataka :: Član 353.....	496
• Javno objavljivanje podataka o prekršajima kreditnih institucija i odgovornih lica u kreditnim institucijama :: Član 354.....	498
• Posebni zahtjevi za javno objavljivanje informacija Centralne banke :: Član 355.....	499

XVI. MJERE REORGANIZACIJE

• Značenje pojma :: Član 356.....	502
• Pravne posljedice odluke o mjerama reorganizacije :: Član 357.....	502

• Obavješćavanje nadležnih organa država članica domaćina :: Član 358.....	503
• Obavješćavanje nadležnog organa matične države članice :: Član 359.....	503
• Javno obavješćavanje :: Član 360.....	504
• Pravno dejstvo na određene ugovore i prava :: Član 361.....	505
• Stvarna prava trećih lica :: Član 362.....	505
• Pravo zadržavanja :: Član 363.....	506
• Prebijanje potraživanja :: Član 364.....	507
• Mjerodavno pravo za svojinsko pravne odnose ili druga prava na instrumentima :: Član 365.....	508
• Ugovor o prebijanju i ugovor o netiranju :: Član 366.....	509
• Upravnik kreditne institucije u reorganizaciji :: Član 367.....	509
• Upis u javne knjige :: Član 368.....	510
• Pravilo “lex rei sitae” :: Član 369.....	510
• Postupci u toku :: Član 370.....	511
• Obaveza čuvanja povjerljivih informacija :: Član 371.....	511

XVII. NADZOR NAD PRIMJENOM DRUGIH ZAKONA

• Predmet nadzora :: Član 372.....	512
------------------------------------	-----

XVIII. KAZNENE ODREDBE

• Prekršaji kreditnih institucija :: Član 373.....	513
• :: Član 374.....	517
• :: Član 375.....	522
• :: Član 376.....	524

IXX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

• Rok za donošenje propisa :: Član 377.....	526
• Dozvole za rad i odobrenja :: Član 378.....	526
• Započeti postupci :: Član 379.....	527
• Organizacija i planovi oporavka :: Član 380.....	527
• Status kreditnih institucija iz države članice do dana prijema Crne Gore u Evropsku uniju :: Član 381.....	528
• Prelazni period za kapitalne zahtjeve :: Član 382.....	528
• Prelazni period za priznati kapital :: Član 383.....	529
• Prelazni period za zahtjeve za likvidnošću :: Član 384.....	529
• Prelazni period za velike izloženosti :: Član 385.....	529
• Prelazni period za bafer za očuvanje kapitala :: Član 386.....	530
• Prelazni period za kontracklični bafer :: Član 387.....	531

- Plan za očuvanje kapitala i ograničenje
 raspodjele :: Član 388.....531
- Početak primjene odredbi o zaštiti clijenata
 pred Centralnom bankom :: Član 389.....532
- Primjena odredbi ovog zakona na
 investiciona društva :: Član 390.....532
- Odložena primjena :: Član 391.....533
- Prestanak važenja propisa :: Član 392.....534
- Stupanje na snagu :: Član 393.....534

Prečišćeni tekst Zakona o kreditnim institucijama obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019),
2. Ispravka Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

*("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019,
082/20 od 06.08.2020)*

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, upravljanje, poslovanje i supervizija kreditnih institucija i druga pitanja od značaja za rad kreditnih institucija.

Kreditna institucija

Član 2

(1) Kreditna institucija je privredno društvo čija je dje-

- latnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita za svoj račun.
- (2) Kao kreditna institucija, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, može se osnovati banka sa sjedištem u Crnoj Gori ili filijala kreditne institucije sa sjedištem u državi članici Evropske unije ili trećoj zemlji koja obavlja poslove na teritoriji Crne Gore.
- (3) Pojam “kreditna institucija” kada se u ovom zakonu koristi bez dodatka “iz države članice”, “iz treće zemlje” ili “u grupi”, odnosi se na banku sa sjedištem u Crnoj Gori.

Korišćenje riječi “kreditna institucija” i “banka”

Član 3

- (1) Riječi “kreditna institucija”, “banka” ili izvedenice iz tih riječi, može da koristi u svom nazivu ili u pravnom prometu samo:
- 1) pravno lice koje je od Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) dobilo dozvolu za rad kao banka;
 - 2) kreditna institucija iz države članice koja neposredno pruža usluge u Crnoj Gori i filijala kreditne institucije iz države članice i treće zemlje koja pruža usluge u Crnoj Gori;
 - 3) član grupe kreditnih institucija;
 - 4) predstavništvo kreditne institucije iz druge države koje obavlja poslove na teritoriji Crne Gore, i
 - 5) drugo pravno lice u skladu sa zakonom.

- (2) Kreditna institucija ne smije u svom nazivu da koristi riječi ili izvedenice koje mogu da dovedu u zabludu klijente kreditnih institucija i druga lica o statusu i/ili konkurentskoj poziciji te kreditne institucije, ili se njima povrjeđuju prava drugih lica, a naročito riječi ili izvedenice koje mogu da dovedu u zabludu o:
- 1) predmetu poslovanja kreditne institucije;
 - 2) identitetu kreditne institucije, odnosno njenih osnivača;
 - 3) povezanosti kreditne institucije sa drugim pravnim licima;
 - 4) konkurentskoj prednosti te kreditne institucije u odnosima prema klijentima.
- (3) Kreditna institucija iz druge države koja posluje u Crnoj Gori može da koristi naziv koji koristi u toj državi, s tim što, ako u Crnoj Gori već posluje kreditna institucija sa istim ili sličnim nazivom, Centralna banka može da naloži da kreditna institucija izmijeni svoj naziv na način kojim se otklanjanja mogućnost dovođenja u zabludu.

Bankarske usluge

Član 4

- (1) Bankarske usluge, u smislu ovog zakona, su primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, za svoj račun.

- (2) Primanjem depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti iz stava 1 ovog člana ne smatraju se sredstva koja primaju:
- 1) institucije za elektronski novac u vidu uplata koje se odmah zamjenjuju za elektronski novac;
 - 2) država Crna Gora, jedinica lokalne samouprave;
 - 3) mikrokreditne finansijske institucije u obliku pozajmica;
 - 4) udruženja u vidu članarina, dobrovoljnih priloga i sličnih nepovratnih sredstava;
 - 5) pravna lica koja nijesu kredita institucija od emitovanja dužničkih hartija od vrijednosti, a kojima finansiraju obavljanje svoje osnovne djelatnosti, pod uslovom da osnovna djelatnost tog lica nije odobravanje zajmova;
 - 6) platne institucije od korisnika platnih usluga radi pružanja platnih usluga u skladu sa posebnim zakonom.

Osnovne i dodatne finansijske usluge

Član 5

- (1) Osnovnim finansijskim uslugama, u smislu ovog zakona, smatraju se:
- 1) primanje depozita ili drugih povratnih sredstava;
 - 2) odobravanje kredita, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i zajmove za finansiranje komercijalnih poslova, otkup potraživanja sa ili bez regresa (faktoring), uključujući

izvozno finansiranje na bazi otkupa sa diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja obezbjeđenih finansijskim instrumentima (forfeting);

- 3) finansijski lizing;
- 4) pružanje platnih usluga u skladu sa posebnim zakonom;
- 5) izdavanje garancija ili drugih jemstava;
- 6) trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu),
 - prenosivim hartijama od vrijednosti,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - finansijskim fjučersima i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima;
- 7) usluge neposredno povezane sa poslovima kreditiranja, kao što su: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih lica i preduzetnika;
- 8) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje tim instrumentima, ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem usluga iz tačke 6 ovog stava, a u skladu sa zakonom;
- 9) iznajmljivanje sefova;
- 10) posredovanje pri zaključivanju poslova na novčanom tržištu;
- 11) učestvovanje u emitovanju finansijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih za emitova-

- nje finansijskih instrumenata, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
- 12) upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi sa upravljanjem tom imovinom;
 - 13) kastodi usluge, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
 - 14) savjetovanje pravnih lica u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i sličnim pitanjima i pružanje usluga koje se odnose na statusne promjene, sticanje akcija i udjela u drugim društvima;
 - 15) izdavanje elektronskog novca, i
 - 16) investicione i pomoćne usluge i aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje ne predstavljaju usluge iz tač. 1 do 15 ovog stava.
- (2) Dodatne finansijske usluge, u smislu ovog zakona, su:
- 1) poslovi zastupanja i posredovanja u osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;
 - 2) pružanje usluga upravljanja platnim sistemima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;
 - 3) druge usluge koje kreditna institucija može da pruža u skladu sa odredbama zakona;
 - 4) trgovanje zlatom;
 - 5) usluge dostavljanja podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
 - 6) druge usluge ili poslovi utvrđeni statutom kreditne institucije, koji s obzirom na način pruža-

nja i rizik kome je kreditna institucija izložena, imaju slične karakteristike kao i osnovne finansijske usluge iz stava 1 ovog člana.

Uzajamno priznate usluge

Član 6

Uzajamno priznate usluge, u smislu ovog zakona, su:

- 1) uzajamno priznate bankarske usluge, pod kojima se podrazumijevaju usluge iz člana 4 ovog zakona, i
- 2) uzajamno priznate finansijske usluge, pod kojima se podrazumijevaju usluge iz člana 5 stav 1 ovog zakona.

Oglašavanje

Član 7

Kreditna institucija iz druge države članice može da oglašava svoje usluge preko sredstava informisanja u Crnoj Gori po istim uslovima koji se primjenjuju na oglašavanje usluga koje vrše kreditne institucije iz Crne Gore.

Neposredno pružanje usluga

Član 8

- (1) Smatra se da kreditna institucija iz države članice neposredno pruža uzajamno priznate usluge na

teritoriji druge države članice, ako nije osnovala filijalu na teritoriji druge države članice, a:

- 1) zaključuje pravne poslove čiji je predmet jedna ili više uzajamno priznatih usluga, ili
 - 2) ako fizičkom ili pravnom licu koje ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište na teritoriji druge države članice, ponudi tu uslugu preko svojih zastupnika, posrednika ili na drugi način.
- (2) Neposrednim pružanjem usluga iz stava 1 ovog člana smatra se privremeno pružanje uzajamno priznatih usluga od strane kreditnih institucija, odnosno pružanje usluga koje se ne vrši na redovnoj, učestaloj ili kontinuiranoj osnovi.

Matično i zavisno društvo i kontrola

Član 9

- (1) Matično društvo, u smislu ovog zakona, je privredno društvo koje u odnosu na drugo privredno društvo (zavisno društvo) ispunjava jedan od sljedećih uslova:
- 1) ima većinu glasačkih prava u zavisnom društvu;
 - 2) akcionar je ili imalac udjela i ima pravo imenovanja ili opoziva većine članova upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugih organa upravljanja ili nadzora;
 - 3) ima pravo ostvarivanja dominantnog uticaja nad zavisnim društvom na osnovu ugovora ili sporazuma,

- 4) ima značajno učešće u zavisnom društvu i nad tim društvom ostvaruje dominantni uticaj;
 - 5) akcionar je ili imalac udjela u zavisnom društvu na osnovu ugovora ili sporazuma sa drugim akcionarima ili imaocima udjela, na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu, ili
 - 6) ima značajno učešće u zavisnom društvu i ima zaključen ugovor o vođenju poslova društva sa zavisnim društvom na osnovu kojeg vodi poslove zavisnog društva.
- (2) Pravno lice koje je matično društvo drugog društva, smatra se matičnim društvom društava koja imaju položaj zavisnog društva u odnosu na to drugo društvo.
- (3) Glasačkim pravima i pravima imenovanja, odnosno opoziva koja pripadaju matičnom društvu smatraju se i glasačka prava i prava imenovanja, odnosno opoziva koja pripadaju društvu koje je zavisno, odnosno koje djeluje za račun tog matičnog društva ili za račun zavisnih društava tog matičnog društva, osim ako:
- 1) drži akcije u svoje ime, a za račun lica koja nije ni matično ni zavisno društvo; ili
 - 2) drži akcije kao obezbjeđenje i prava ostvaruje u skladu sa uputstvima drugih lica ili ih je steklo odobravanjem kredita kao dijela redovnih aktivnosti, a glasačka prava se ostvaruju u interesu lica koje je založilo akcije kao obezbjeđenje.

- (4) Matično društvo je i društvo koje nad drugim društvom ostvaruje dominantni uticaj.
- (5) Zavisno društvo, u smislu ovog zakona, je privredno društvo koje je na jedan od načina iz stava 1 ovog člana podređeno matičnom društvu.
- (6) Zavisna društva zavisnih društava smatraju se i zavisnim društvima društva koje je njihovo izvorno matično društvo.
- (7) Kontrola, u smislu ovog člana, je odnos iz stava 1 ovog člana između matičnog i zavisnog društva ili sličan odnos između bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica i privrednog društva.

Grupa povezanih lica

Član 10

- (1) Grupom povezanih lica, u smislu ovog zakona, smatraju se:
 - 1) dva ili više fizičkih ili pravnih lica koja, ako se ne dokaže drugačije, predstavljaju jedinstveni rizik jer jedno od njih, direktno ili indirektno, ima kontrolu nad drugim licem ili drugim licima;
 - 2) dva ili više fizičkih ili pravnih lica između kojih ne postoji odnos kontrole iz tačke 1 ovog stava, a za koje se smatra da predstavljaju jedinstveni rizik jer su tako međusobno povezana da, ako bi za jedno od tih lica nastali finansijski problemi, naročito poteškoće povezane sa finansiranjem ili otplatom, drugo lice ili sva ostala lica bi se

vjerovatno i sama suočila sa poteškoćama povezanim sa finansiranjem ili otplatom.

- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako centralna vlada direktno ili indirektno kontroliše ili je direktno povezana sa više od jednog lica na način iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kreditna institucija nije dužna da grupu koju čine centralna vlada i ta lica tretira kao grupu povezanih lica.
- (3) Centralnom Vladom iz stava 2 ovog člana, u smislu ovog zakona, smatraju se organi državne uprave, državne agencije i drugi subjekti čija se ovlašćenja odnose na cijelu teritoriju države, a koji se u skladu sa Evropskim sistemom računa (ESA 2010) klasifikuju kao centralna vlada.
- (4) U slučaju iz stava 2 ovog člana, postojanje grupe povezanih lica koju čine centralna vlada i druga lica, kreditna institucija može procjenjivati pojedinačno u odnosu na svako lice nad kojim centralna vlada ima direktnu kontrolu ili je s tim licem povezana na način iz stava 1 tačka 2 ovog člana i u odnosu na sva pravna i fizička lica koja lica iz stava 2 ovog člana kontrolišu na način iz stava 1 tačka 1 ovog člana, ili su sa njima povezana na način iz stava 2 tačka 2 ovog člana, uključujući centralnu vladu.
- (5) Odredba stava 2 ovog člana primjenjuje se i na jedinice lokalne samouprave ako, pri ponderisanju izloženosti riziku iz člana 134 stav 9 ovog zakona, imaju tretman centralne vlade.

KATALOG PROPISA

Elektronska
enciklopedija
crnogorskih
propisa



KATALOG PROPISA 2020 LEGAL EXPERT VERZIJA SADRŽI:

- **Registar i tekstove svih:**
 - državnih propisa Crne Gore;
 - opštinskih propisa Crne Gore;
 - međunarodnih ugovora Crne Gore od 2006. godine do danas;
 - državnih propisa ex-Jugoslavije;
 - međunarodnih ugovora ex-Jugoslavije;
- **Elektronsku arhivu svih skeniranih brojeva službenih glasila Crne Gore:**
 - državni propisi od 1945 godine do danas;
 - opštinski propisi od 1958. godine do danas;
 - međunarodni ugovori od 2006. godine do danas;
- **Elektronsku arhivu svih skeniranih brojeva službenih glasila Jugoslavije:**
 - državni propisi od 1945 godine do 2006. godine;
 - međunarodni ugovori od 1945. godine do 2006. godine;
- **Sudsku praksu Crne Gore, ex-Jugoslavije, Srbije;**
- **Pravne stavove Crne Gore, ex-Jugoslavije, Srbije;**
- **Stručna mišljenja Crne Gore;**
- **Poresku praksu Crne Gore;**
- **Sudske odluke Crne Gore;**
- **Modele ugovora i akata.**

181.609 propisa
odnosno svi
objavljeni propisi*

57.461 izvod
iz sudske prakse,
poreske prakse,
pravnih stavova,
stručnih mišljenja*

359.526
sudskih odluka*

350 godina
elektronskih arhiva
službenih glasila*

1563 modela
ugovora i akata*

*stanje na dan
29.07.2020. godine

DŽEPNA IZDANJA



NOVA
IZDANJA

DŽEPNA IZDANJA PRAVNO-ZAKONODAVNE LITERATURE:

1. Zakon o radu
2. Zakon o javnim nabavkama
3. Krivični zakonik Crne Gore
4. Zakonik o krivičnom postupku
5. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima
6. Zakon o prekršajima
7. Zakon o privrednim društvima
8. Zakon o parničnom postupku
9. Porodični zakon
10. Zakon o porezu na dodatu vrijednost
11. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
12. Zakon o obligacionim odnosima
13. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
14. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica;
15. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima
16. Zakon o nasljeđivanju
17. Zakon o upravnom postupku
18. Zakon o upravnom sporu

DŽEPNA IZDANJA

19. Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
20. Zakon o vanparničnom postupku
21. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
22. Zakon o energetici
23. Zakon o zaštiti potrošača
24. Carinski zakon
25. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu
26. Zakon o kreditnim institucijama
27. Zakon o sanaciji kreditnih institucija
28. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
29. Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima
30. Zakon o platnom prometu
31. Zakon o osiguranju
32. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
33. Zakon o stečaju
34. Zakon o stečaju i likvidaciji banaka
35. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
36. Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti
37. Zakon o strancima
38. Zakon o komunalnim djelatnostima
39. Zakon o lokalnoj samoupravi
40. Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 12×16 cm

Pismo: Latinica

Povez: Broširani

Godina izdanja: 2020.

KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 700 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Sl. list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 898 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/04, 28/05, 76/06 i "Sl. list CG", br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17, 75/17, 62/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- Knjiga obuhvata i detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

**ZAKON O POREZU NA
DODATU VRIJEDNOST**
SA PODZAKONSKIM AKTIMA I ODABRANOM
PORESKOM PRAKSOM



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 711 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06 i "Sl. list CG", br. 16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 09/15, 53/16, 01/17, 50/17) sa prečišćenim tekstovima podzakonskih akata donesenih za izvršenje zakona.
- U knjizi se nalazi i odabrana poreska praksa Poreske uprave Crne Gore, objavljena u posljednjih nekoliko godina, povezana sa odgovarajućim članovima zakona.

**ZAKON O OBLIGACIONIM
ODNOSIMA**
SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM
(KOMPLET OD TRI TOMA)



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: Tri toma na 1,838 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga „Zakon o obligacionim odnosima s registrom pojmova” obuhvata prečišćeni tekst Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 047/08, 004/11, 022/17), sa sadržajem zakona i detaljnim registrom pojmova koji je povezan s odgovarajućim članovima zakona.
- Knjige „Zakon o obligacionim odnosima s aktuelnom sudskom praksom I i II” sadrže odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.

ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSO



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 672 strane

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga obuhvata tekst Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 019/19 od 13. 3. 2009) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Aktuelna sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

SUDSKA PRAKSA IZ UPRAVNOG PRAVA CRNE GORE SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONOM O UPRAVNOM SPORU



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 406 strana

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga sadrži odabrane izvode iz sudske prakse Upravnog suda Crne Gore koji su izlučeni iz presuda i rješenja donesenih u 2018. godini.
- Pored sudske prakse, u knjizi se nalazi i prečišćeni tekst Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17) i tekst Zakona o upravnom sporu („Službeni list Crne Gore”, br. 054/16), kao i detaljan sadržaj naslova sudske prakse i indeks članova drugih zakona koji se spominju u sudskoj praksi, po stranama.

ZAKON O RADU

SA AKTUELNOM SUDSKOM I PORESKOM PRAKSOМ



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 728 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 049/08, 026/09, 088/09, 026/10, 059/11, 066/12, 031/14, 053/14, 004/18), odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, kao i odabranu poresku praksu Poreske uprave Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Sudska praksa je organizovana u cjeline, tako da se ispod svakog člana zakona nalazi odgovarajuća praksa. Detaljan sadržaj naslova sudske i poreske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u sudskoj i poreskoj praksi, po stranama, sastavni su dio ove knjige.

PORODIČNI ZAKON

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOМ



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 560 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

- Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Porodičnog zakona („Sl. list RCG“, br. 01/07 i „Sl. list CG“, br. 53/16) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
- Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
- U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EVROPSKE UNIJE – PRIVATNOPRAVNI ASPEKTI

Prof. dr Vladimir Savković



Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta
Crne Gore
Format: B5 17,6×25 cm
Broj strana: 239
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2019.

- IZ PREDGOVORA (autor, prof. dr Vladimir Savković)

...Dakle, imajući iznijeto u vidu, potrebno je ozbiljno i detaljno pripremiti profesionalnu, prije svih, pravničku, ali i ukupnu crnogorsku javnost za opisane i brojne druge izazove koje će crnogorskom pravnom poretku donijeti članstvo u Evropskoj uniji. Izvjesno najkrupniju od očekivanih promjena predstavljaće puna integracija Crne Gore u unutrašnje tržište Evropske unije, čije je postojanje i razvoj spiritus movens evropskih integracija od Evropske zajednice za ugali i čelik, pa sve do danas...

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Mišela Manojlović
Ljubinka Radulović



Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 304 strane
Pismo: Latinica
Povez: Broširani
Godina izdanja: oktobar 2019.

- Izdanje sadrži i objašnjenja za upotrebu obrazaca koji se nalaze u njemu.
- Svi obrasci koji se nalaze u izdanju biće dostupni korisnicima i u elektronskoj formi u "Word" formatu na dan isporuke.

KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU CRNE GORE

Prof. dr Zoran R. Tomić

Prof. dr Đorđije Blažić



Izdavač: Fakultet za državne i evropske studije – Podgorica

Format: 17×24 cm

Broj strana: 934

Pismo: Latinica

Povez: Tvrdi, šiven

Godina izdanja: septembar 2017.


AUTORSKE NAPOMENE

Komentar Zakona o upravnom postupku je izraz potreba crnogorskog upravnog kadra kojim Fakultet za državne i evropske studije daje svoj doprinos u primjeni novog ZUP-a i kvalitetnijem odlučivanju o pravima i obavezama građana.

Uz već objavljeni Komentar uvaženog kolege i sudije Vrhovnog suda Crne Gore R. Ivanovića koji je duboko pragmatičan i veoma detaljan u tumačenju procesnih radnji i instituta, vjerujemo da će i ovaj Komentar doprinijeti boljem razumijevanju instituta novog ZUP-a.

eposta^{me}

Poslovna
elektronska pošta



Isprobajte besplatno
6 mjeseci

Besplatni probni period od 6 mjeseci, uključuje mailbox sa 2GB prostora, za koji možete vezati do 3 alijasa.



Garancija sigurnosti

Kompletan kanal primanja i slanja elektronske pošte je uvijek enkriptovan, tako da **možete sigurno koristiti elektronsku poštu sa bilo kog mjesta na svijetu.**



Obavještenje o
dostavljanju i otvaranju
poslate poruke

Možete dobiti dokaz o tome kada je poruka dostavljena **bez znanja primaoca**, kao i potvrdu da li je i kada korisnik otvorio poruku koju ste poslali.



Korisnička podrška na
našem jeziku

Kolege iz korisničke podrške će **odmah** odgovoriti na sve Vaše upite.

Service Print® usluga

Najpovoljnije cijene štampe za korisnike
Kataloga propisa



Korisnici Kataloga propisa dobijaju besplatnu
instalaciju Service Print® usluge.

Za sve korisnike Kataloga propisa u saradnji sa našim partnerom Nepo System d.o.o. spremili smo posebnu Service Print® ponudu uz koju ćete ostvariti velike uštede po pitanju štampe u Vašoj kompaniji.

Šta Vi dobijate:

- Štampač **besplatno** na korišćenje;
- Minimalnu mjesečnu pretplatu od 6,00€ u koju je uključeno **500 strana štampe**;
- **“Prenesi opciju”** što znači da ako niste iskoristili **minimalni mjesečni paušal od 6,00€**, neodštampane strane prenosite u sljedeći mjesec;
- **Garanciju** za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora koja pokriva redovni servis, zamjenski uređaj u slučaju kvara i sav potrošni materijal, osim papira.